

Setswana

Kgato

4

Rre wa rona, motlhatheledi wa diphologolo

LEGAE LA
DIPHOLOGOLO



Nobusi Maqubela



Rre wa rona, motlhatlheledi wa diphologolo

Setswana

Kgato 4

ISBN: 978-1-77982-196-6

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mokwadi: Nobusi Maqubela

Moranolodi: Malebo Gaepe

Motshwantshi: Arty Musoke

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic and Design

Kgatiso ya ntlha 2023



Rre wa rona, motlhatlheledi wa diphologolo



Nobusi Maqubela

Bana ba ga Sebe ba ne ba nyoetswe go ya kwa serapeng sa East London, kwa rre wa bona o neng a dira teng. Tlotlo, Mpho, Tshepo, Tsholo lekgatsedi wa bona Nono, ba ne ba nna le batsadi ba bona mo ntlong ya mmu kwa Kwelera.





Ka metlha fa ba ne ba kopa rre wa
bona go ya serapeng le bona, o ne a re,
“gongwe kamoso.”

Rre wa bona o ne a nna a le kwa tirong
gape a sena nako ya go ba isa serapeng.
Lebaka le lengwe ke gore go ne go le
tlhwathwagodimo go etela serapa.

Bana ba bane ba, ba ne ba rata
diphologolo. Rre wa bona o ba boleetse
dikgang tse di ntsi ka ga diphologolo tsa
serapa.

O ne a dira ka fa lefapheng la dinonyane
ka jalo bana ba ne ba itsi thata ka tsone
go gaisa balekane ba bona.

O ne a re o kgona go bua le tsone. Se o se
dirile bana go ikaelela go ya serapeng.



“A lo ka rata go etela serapa ka Lamatlhatso?” ga botsa rre moso mongwe.

Bana ba ne ba sa dumele se ditsebe tsa bone se di utlwang.


“Ka nnete?” mawelana a boletsa gangwe.

“A ke tla bua le dinonyane? A ke...” ga botsa Nono.

“Ee,” rre a bua ka monyebo.

Mongwe le mongwe o ne a itsi gore Nono o ne a sa fetse go bua. E ne ekete beke e ka se fele, ba ne ba bolawa ke go nna ba letile.





Fa batsadi ba bone ba tsoga ka
Lamatlhatso, ba fitlhetse bana ba tlhpile
ba emetse go tsamaya. Mme o ne a
nyenya ka go bona boitumelo jo.

Fa ba goroga kwa serapeng, ba ne ba makaletse go bona gore se se tona jang.

Morago ga sekgala se se nnye, ba ne ba makaletse diphologolo tse dintsi tse di farologaneng.





Rre o ba isitse kwa karolong nngwe le nngwe ya serapa. O ne a itsi thata ka serapa. O ne a letla bana go tshwara diphologolo tse a neng a itsi di se kotsi.

Nono o ne a gakaletse
go bona dinonyane.
O ne a batla go utlwa
rraaagwe a bua le tsona.
Fa ba tsena ba utlwile
dinonyane di tswirinya.



“Di bua tsotlhe ka
nako e le nngwe. O di
tlhaloganya jang?” ga botsa Nono.

Rre a a tlhopha nonyane e e mebala a e
naya Nono.

“Dumela nonyane e nnye,” a bua.

“Dumela nonyane e nnye.” ga araba
nonyane.

O ne a tshogile go utlwa nonyane e mo
araba. “Dinonyane tsotlhe di na le puo ya
tsona le fa re sa itsi gore di reng,” ga tlhalosa
rre.

Fa ba boela gae, pele setswalo se bulega, Nono o ne a setse a bua: “Mme!mme!Nka rata go nna le go bua le dinonyane. E tla robala le go ja le nna. Ke tla e ruta go buisa.”



Bana ba bangwe ba ne ba itsi gore Nono a ka se fetse go bua. Tlotlo a mo tsena ganong, “Mme , nka rata tlhapi.”

“Wa go dirang ka tlhapi?” ga botsa mme.

“Ahhh” Ke tla... ke tla... ke tla e godisa mme fa e le kgolo, ke tla e isa lewatleng go thuma.”

O ne a kgona go e bona mo monaganong wa gagwe, a thuma le tsala ya gagwe tota, tlhapi. Tlotlo e ne e le rra ditoro yo o mogolo mo lapeng!



Mawelana, Tshepo le Tsholo le bona ba atamela mme. “Re ka rata go nna le mebitlwa . O montsho le yo o mosweu.” Tshepo o ne a buelela bobedi jwa bona, jaaka gale.

“Mebitlwa? Wa go dirang ka mebitlwa?” ga botsa mme a lebile Tshepo. O ne a itsi gore Tshepo o na le karabo.

“Mmutlwa e na le boboa jo bo boleta bo le lotsatsa,” a rialo. “Re tla robala le tsona gape di tla re thutafatsa ka mariga,” Tshepo a tlatsa a gopola gore di ne di le bothito jang fa a di tshwara kwa serapeng.



“Mme o tla nthekele nonyane?”, ga kopa Nono a bona gore ga go ope yo o buang le ene. Nono a leka gape, “Ke rata dinonyane tse di mebalabala. Di bua thata. “Jaaka wena,” ga bua Tshepi. Botlhe ba tshega.



Mme o ne a sa itsi gore a dire eng go diragatsa ditoro tsa bana ba gagwe.

Ba ne ba mo lebeletse ka tsolofelo.

“Gongwe kamoso.” A ikutlwa a dirisa mafoko a monna wa gagwe fa tota a ne a re “Nyaa.”



Rre o ne a itumelela go utlwa gore bana ba itumeletse leeto lwa bone kwa serapeng.


“Re tla ya gape kwa serapeng ka malatsi a boikhutso a a tlang.” ga bua rre.

“EE,” bana ba goa.

“Ke na le leano. Ntlo ya rona e nnye. Ga re na lefelo la go rua diphologolo. Ke eng re sa kope rre go adima dibuka kwa laeborari tsa diphologolo tse le di ratang?” ga bua Mme.

“Ke kgopolo e e siameng eo!” ga bua Rre.

Le bana ba rata kgopolo eo.





“Mme, re ka etela kwa tirong ya gago leng?” ga botsa Nono.

Botlhe ba tshega. Mme o dira kwa keretšhe.

“Mathata ke a o!” Mme le rre ba buela gangwe.



**Ulwazi
Lwethu**

Readers

Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Namune e e bonolo
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala meropa
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- Di ka fofa?
- Sopo e monate
- Yuna o a makala
- Basetsana ke Badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa leng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e Fetogile
- Lerato la Mawelana

Kgato 2

- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Metsi ka mo le ka mo
- Monyanyi wa mathaithai
- Mosese wa Mebalabala
- Sebelane sa ga Tinyeko
- Go utlwelela dijo tsa setso
- Bula, tswala, tseweletsa
- Ditlhako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa matlhajana

Kgato 3

- Go gola ga Segwagwa
- Molemuriu Morwesi le dikgabo
- Monwedi le dithuthuntswana
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate merogo!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnete
- Go fetoga

Kgato 4

- Dinotshe
- Phatso o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsothle
- Molalatladi wa ga Lorato
- Mekgwa ya botshelo ba baVenda
- Mofikela wa dikolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnete
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona, motlhatlhedli wa diphologolo

Kgato 5

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Mirriam Makeba
- Go thusa rremogolo go fola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itse nako.
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika Borwa
- Toro ya ga Phenyio

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletsewe gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di tlhagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tsweliswa jaaka “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

